Xabier Cazaubon jauna
Nazioarteko Euskal Pilota Federazio (EPNF)ko presidentea

Iruñea, 2019ko uztailaren 3a

Presidente jauna,

Behean sinatzen dugunok, Euskadiko Pilota Federazioaren, Araba eta Gipuzkoako Lurraldetako Federazioen eta Euskal Herria Kirola elkartearen ordezkariok, Nafarroa Garaiko, Lapurdiko, Zuberoako eta Behe-Nafarroako Euskal Pilota esparruko erreferenteekin batean,

HAUXE ADIERAZI NAHI DUGU:

1.- Bixintxo Bilbao pilotari lapurtarrari Bartzelonan 2018an jokatutako Munduko Euskal Pilota Txapelketako podiumean ikurrina (euskal bandera ofiziala) erakutsi izanagatik ezarritako zigorrak (gerora kendu egin bazioten ere) ondo erakusten du euskal pilotariek nazioarteko txapelketan aritzekotan bizi behar izaten duten egoeraren irregulartasuna.

2.- Esan behar da lehenago ere gertatu direla horrelakoak eta are larriagoak ere. Hori dela eta, euskal pilotari askok ez du nazioarteko lehiaketetan parte hartzen, beraien euskal izaerarekin parte hartu ezinaren ondorioz.

3.- Egoera hau konpontzeko era bakarra, zalantzarik gabe, hauxe da: Euskal Pilotako selekzioen nazioarteko lehiaketetan parte hartzea baimentzea.

Kontutan hartu behar da:

- Ordezkatzen ditugun Federazioek behin baino gehiagotan adierazi dugu Euskal Pilota Federazioa Nazioarteko Euskal Pilotako Federazioaren kide izateko borondatea zein Euskal Pilotako Selekzioak nazioartean ofizialki lehiatu ahal izatea.
- Eskaera honek babes zabala du pilota kirol esparruan eta, oro har, Euskal Herriko lurralde guztietan. Horren adierazle da eskaera honi erantsitako atxikimendu zerrenda zabala.
- Ez da aldarrikapen baztertzailea; pilotariek beraien nahiaren arabera aukeratu ahal izango dute norekin parte hartu: euskal selekzioarekin edo Frantzia / Espainiako selekzioarekin, beti ere adostu eta zehaztutako terminoetan.
- Ez dago inolako eragozpen legalik egindako eskaera gauzatzeko, erabakia hartzea EPNFaren batzarrean adierazitako borondatearen esku dago-eta.

- Azpimarratu behar da kirol munduan ohikoa dela Nazioarteko Kirol Elkarte eta Federazioen kide izatea kirol horren jatorria diren nazio edo lurraldeetako federazioak, estatu egiturarik ez izanik ere. Euskal Pilotaren kasuan horixe egitea da logikoena.

HORI DELA ETA HONAKO HEU ESKATU NAHI DUGU:

1. Nazioarteko Euskal Pilota Federazioak onar dezala bere baitan Euskal Pilota Federazioa NEPFko kide bezala.
2. Onar dadila, gutxienez, Euskal Pilota Federazioak ordezkaritza bat bidaltzea 2022. urtean Miarritzen ospatuko den Euskal Pilotako Mundu Txapelketara zein nazioartean antolatzen dituen txapelketa guztietara.
3. Gai hauetaz aritzeko egin dadila bilera bat, behean sinatzen dugunon eta Eusko Jaurlaritza eta NEPFko ordezkarien artean.

Andoni Lertxundi. Gipuzkoako Euskal Pilotako Federazioaren presidentea

Iker Geresta. Arabako Euskal Pilotako Federazioaren presidentea

Gotzon Embil. Euskadiko Euskal Pilotako Federazioaren presidentea

Jean Michel Garayar. Iparraldeko Euskal Pilotako Batzordearen presidentea

Dunixe Larralde. Lapurdi. Pilotaria

Iera Agirre. Nafarroa Garaia. Pilotaria

Kike Zurutuza. Euskal Herri Kirola